

Baebele ya bana
E tlesa



Noa le
Morwalela wa
metsi



E kwetse ke: Edward Hughes

E bontsitshwe ke: Byron Unger; Lazarus

E lomagantswe ke: M. Maillot; Tammy S.

E phetotswe: Sherack Nkandu Mathebula

E ntshitswe ke: Bible for Children
www.M1914.org

©2015 Bible for Children, Inc.
Letlelelo: O na le tshwanelo ya go
lebelela kgotsa go kwala polelo e,
fela ga o sa e rekisi.



Noa e ne le monna
yo a ne a obamelang
Modimo. Batho
botlhe ba ne ba sa

rate Modimo

ebile

ba sa mo

utlwelele.




Tsatsi lengwe,
Modimo a bua
sengwe se se
makatsang.



Ke tla bolaya le go
senya lefatshe lotlho
Modimo a raya Noa.

Losika la gago
ke lona fela
le tlo
phulosiwang.



Modimo a raya Noa gore
Morwalela wa matsi o tlo tla o
kgorometsa lefatshe lotlhe.
Itirele mokoro o mogolo ka
dikgong
tsa pina.



O dirile losika lwa gago
le di phologolo.



Modimo a tthalosetsa
Noa gore Mokoro a o
dire jang. Noa a nna
matlhagatlhaga!






Batho ba ne ba
tshega Noa
ga a
ne

a dira
mokoro.





Mme Noa
a tswelela
go dira
mokoro

ebile a
tswelela
go bulelela
batho ka
Modimo.




Noa o ne a na le
tumelo e kgolo
thata. A dumela
Modimo le fa
pula e se
ene.




Mokoro o ne o
siame gore o ka
dirisiwa, o tletse
ka dile tsohle.



Jaanong diphologolo diatla. Modimo
a tlisa mefuta e supa ya
diphologolo.



Le e mebedi e mengwe.



Dinonyane tse di kgolo le tse dinnye,
le diphologolo tsotle dia tsena mo
mokorong.



Gongwe batho bona ba
ne ba tshega Noa
ga a ne a tsenya
diphologolo.



Ga banke ba tlogela
go leofela Modimo
ebile ga ba kopa
go tsena mo
mokorong.



La mafelelo, diphologole

tshotle dia
tsena mo
mokorong.
Tlaya o
tsene mo
mokorong, Modimo
a bitsa Noa.






Wena le
ba losika
lwa gago.
Botlhe ba
ile ba tsena
mo mokorong.


Modimo a be a
tswala mojako!






Morago
ga seo, pula ya
morwalela ya tla, ya
kgurumetsa lefatshe
lotlhe ka malatsi le
masigo a le 40.





Morwalela
wa matsi
wa tlala
mafelo o tthe. Ga pula e
ema, dithaba tsothe dine
di tletse metsi.





Dilo tsotle
tse di ne di na le
bophelo dia swa.





Ga matsi a nanoga,
mokoro wa nanogela
godimo ga metsi.
Go ka tswa go le
lefifi ka mo gare ga
mokoro, mokoro one
o bolokile bo phelo
jwa Noa.



Morago ga dikgwedi tse
tlhano tsa morwalela,
Modimo a romela lerole
le le omileng, ...



... mokoro wa tla
wa ema godimo ga
thaba ya Ararat.



Noa a nna ka mogare ga
mokoro, malatsi a le 40
gore metsi a fokotsege.



Noa o rumetse legakabe le leeba ka fese tere. Fa e sa fetlhela lefatshe le le omileng, leeba la boela kwa go Noa.





Ya re morago ga
beke, Noa a leka
gape. Leeba la
bowela morago
le letlhare mo
molomong.





Morago ga beke
Noa a itsi gore
lefatshe le omile.
Fa leeba le sa
bowela kwa go ena.



Modimo a raya Noa; e ne
e le nako ya go tswa mo
mokorong.



Mogo le ba lelapa la
gagwe ba thusa go folosa
diphologolo.




Noa o ne a
itumetse
thata!



A direla Modimo
setlhabelo gonne o
mo phulositse le


ba lelapa la
gagwe mo
morwalela
wa matsi.






Modimo
obele a naya
Noa tshepiso
e ntle a kasetle

gape a a
tlhola sibe sa
motho ka mo
rwalela.



Modimo o
bele a naya
segopotso se
se golo sa
tshepisa

ya gage.
Modimo o beela
setswao sa go
bontsa tshepiso
ya gage.



Noa le ba
lelapa la gagwe
ba simolola bo phelo
bo bosha morago ga
morwalela.



Ka nako,
ditlogolwana tsa
gagwe dia tlala naga
yotlhe. Batho botlhe
ba di tshaba
tshaba ba
tswa

go Noa le ba
lelapa la gagwe.



Noa le Morwalela wa metsi

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo,
Baibele,

e fitlheletswe mo

Genesi 6-10

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130



Bo khutlo



Baibele e re bolelela ka
Modimo o montle o re direleng
ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse
disasiamang, tseo a dibitsang sebe. Kotlo
ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata, o
rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu,
gore swela sefapanong ka ntlha ya dibe tsa
gago. Jesu a phela gape a ya gae legodimong!
Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore
a go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo
a phele mo go wena, o tla phela le
ena go ya bosakhutleng.



Ga o dumela gore se
ke nnete, bua se go modimo:
Morena Jesu, ke a dumela gore o
Modimo, wa nna motho o swetseng dibe
tša rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o
tsene mo bophelong jwame, o intshwarele
dibe tsame, gore ke tle ke nne le bophelo
jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena
go ya bosakhutlheng. Nthuse ke go
obamele, kete ke go phelele jaaka
ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bue le Modimo
tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

